

Setmana de las matematicas - diluns

Nivèl 1 : la naissença

Karim a 7 ans. Sa maire a 32 ans.

Quant de temps aviá la maire quant son dròlle nasquèt ?

Nivèl 2 : las sòrres

Emma e Leà son gemèlas.

Dins 25 ans, en addicionant lo temps qu'auràn, obtendrem 100 ans.

Quant de temps an ongan ?

Nivèl 3 : lo torn del monde de Magellan

Magellan (1480-1521) partiguèt d'Espanha lo 20 de setembre de 1519, amb 5 batèls e un equipatge de mantun centenat d'òmes a sos òrdres en navigant cap a l'oèst. Un sol batèl tornèt en Espanha lo 6 de setembre de 1522 en tornant per l'èst. Venguèt aital lo primièr batèl de l'Istòria a aver percorregut un torn del monde per la mar.

Quant de temps aviá Magellan quand tornèt en Espanha ?

Nivèl 4 : los legionaris

Lo centurion a mens de cent legionaris. Ordena a sos legionaris :

« Rengatz-vos per 4 ! ». Los soldats obesisson mas lo darrièr reng es incomplet : i a pas que (= sonque) 3 soldats.

« Botatz-vos per 5 ! », crida alavetz lo centurion mas al darrièr reng, incomplet, comptam tornamai 3 soldats.

« E ben, rengatz-vos per 7 ! ». Totes los rengs son complets.

Quantes legionaris i a ?

Setmana de las matematicas - diluns

Nivèl 1 : la naissença

Karim a 7 ans. Sa maire a 32 ans.

Quant de temps aviá la maire quant son dròlle nasquèt ?

Nivèl 2 : las sòrres

Emma e Leà son gemèlas.

Dins 25 ans, en addicionant lo temps qu'auràn, obtendrem 100 ans.

Quant de temps an ongan ?

Nivèl 3 : lo torn del monde de Magellan

Magellan (1480-1521) partiguèt d'Espanha lo 20 de setembre de 1519, amb 5 batèls e un equipatge de mantun centenat d'òmes a sos òrdres en navigant cap a l'oèst. Un sol batèl tornèt en Espanha lo 6 de setembre de 1522 en tornant per l'èst. Venguèt aital lo primièr batèl de l'Istòria a aver percorregut un torn del monde per la mar.

Quant de temps aviá Magellan quand tornèt en Espanha ?

Nivèl 4 : los legionaris

Lo centurion a mens de cent legionaris. Ordena a sos legionaris :

« Rengatz-vos per 4 ! ». Los soldats obesisson mas lo darrièr reng es incomplet : i a pas que (= sonque) 3 soldats.

« Botatz-vos per 5 ! », crida alavetz lo centurion mas al darrièr reng, incomplet, comptam tornamai 3 soldats.

« E ben, rengatz-vos per 7 ! ». Totes los rengs son complets.

Quantes legionaris i a ?